


# PUOGAE YA SETSWANA

Buka |  
Kgweditlharo  
1 & 2



SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 1  
TERMS 1 & 2  
ISBN 978-1-920458-12-6

THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.

7th Edition



9 781920 458126

a b c d e  
f g h i j  
k l m n o p  
q r s t u  
v w x y z

ISBN 978-1-920458-12-6




PUOGAE YA SETSWANA – Mophato | Buka |



basic education  
Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

Leina:

Tlelase:





Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Aforikaborwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo, Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Aforikaborwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso. porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhе tsa semmuso, mme ga di duelelwе.

Re soloфela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re soloфela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.

## MAIKARABELO A BAŞWA BA AFORIKABORWA

Tekatekano	Seriti sa botho	Botshelo
Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.	Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.	Botshelo jotlhе bo botlhokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.
Lelapa	Thuto	Mmereko
Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.	Tsena sekolo, o ithute mme o bereke ka natla. Obamela melao ya sekolo.	Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.
Kgololosego le pabalesego	Dithoto	Bodumedi. Tumelo le dikakanyo
O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutwisisano ka mokgwa wa kagiso.	Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.	Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.
Tshireletsego	Boagi	Kgololosego ya puo
Tlhokomela lefatshe. O se ka wa senya metsi le motlakase. Tlhokomela diphologolo le dijwalo. Tshola legae le tikologo ya gago di le phepa e bile di babalesegile.	Nna Moaforikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefatse gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.	O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utwisiwe botlhoko.





ya SETSWANA

SETSWANA

Buka  
I





## Thitokgang 1: Sekolo

<b>1 Dira se ba se dirang</b>	<b>2</b>
Kopisa seemo sa bana ba ba mo ditshwantshong. Tsamaiso ya dithwe	
<b>2 Mmele</b>	<b>4</b>
Dikarolo tsa mmele Reetsa mme o supe karolo e e nepagetseng ya mmele.	
Sega tiro ya dikarolo tsa mmele mme o di kgomaretse ka nepagalo mo setshwantshong.	
<b>3 Molema le Moja</b>	<b>6</b>
Mathoko Gatisa seatla sa molema le sa moja mme o bale menwana.	
<b>4 Molema le Moja</b>	<b>8</b>
Mathoko Bontsha seatla sa molema le moja Go kwala: Go gatisa	
<b>5 Ikatise go kwala leina la gago</b>	<b>10</b>
Go kwala: pharolantsho ya ditshwantsho, Lemoga mme o sekeletse ditlhaka tsa leina la gago. Ikatise go kwala leina la gago.	
Mela e yang kwa tlase: thalela difolaga dithobane, le mabolomo dikutu.	
<b>6 Di kwa kae?</b>	<b>12</b>
Maemo ma lefelong: Go bua, Mafoko mo godimo, ka fa tlase, kwa morago. Bua gore bana ba ba kwa kae.	
<b>7 E dira modumo ofe?</b>	<b>14</b>
Kutlo ya modumo: E dira modumo ofe? A e dira modumo o	

o kwa godimo kgotsa o o kwa tlase? Pharolantsho ya ditshwantsho: sekeletsa e e sa tsamaelaneng mo moleng mongwe le mongwe.	
<b>8 Pabalesego ya kwa gae</b>	<b>16</b>
Go bua: supa gore ke eng se se kotsi mo setshwantshong. Tlhalosa gore ke gorenge se le kotsi.	
<b>9 Go golaganya kana go nyalanya</b>	<b>18</b>
Pharolantsho ya ditshwantsho, tiriso ya dithwe, Thala mola go golaganya lesea lengwe le lengwe le mmaalona. Kutlo ya modumo: Phologolo nngwe le nngwe e dira modumo ofe?	
<b>10 Phaposiborutelo ya me</b>	<b>20</b>
Dikwalopono, go bua: Naya dilwana tse di mo phaposiborutelong maina. Ke dife tse le nang le tsona mo phaposiborutelong?	
<b>11 Selemo le Mariga</b>	<b>22</b>
Mebala le ditlha: Sekeletsa diaparo tse re di aparang selemo ka bohibidu mme tsa mariga ka botala jwa legodimo.	
<b>12 Bophepa</b>	<b>24</b>
Sekeletsa dilo tse re di dirisetsang bophepa. Go kwala: Tsamaiso ya leithlo le setse bobo jwa segokgo.	
<b>13 Kwa sekolong</b>	<b>26</b>
Go bua ka ga setshwantsho Go buisa polelo Modumo: a	

Bua modumo mme o khalare, morago batla mme o sekeletse.  
Tiriso ya mafoko: Buisa mafoko mme o reetse medumo.  
Go buisa: Golaganya dikarata tsa mafoko le mafoko a.  
Tiro ya boithabiso

**14 Tlhaka a** **28**  
Ikatise go kwala tlhaka.  
Onset sound: Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -a.  
Pharolantsho ya ditshwantsho: Batla mme o sekeletse setshwantsho, sebopego kgotsa tlhaka e e tshwanang le ya ntsha.  
Golaganya mebalala le dibopego.

**15 Go tshameka mmogo** **30**  
Popego e e tshwanang le papetlana 13  
Modumo: s  
Tiro ya boithabiso (gatisa mme o batle) tsamaiso ya matlho

**16 Tlhaka k** **32**  
Go kwala: gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka S  
Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -s.  
Tlatsa ka tlhaka s mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.



## Thitokgang 2: Go tshameka mmogo

<b>17 Re a tshameka</b>	<b>34</b>
Modumo: c Tiro ya boithabiso: Gatisa mela e e maronthorontho ya dibopego tsa diphologolo.	
<b>18 Tlhaka i</b>	<b>36</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka C Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -C. Tlatsa ka tlhaka C mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>19 Re a tshameka</b>	<b>38</b>
Modumo: u Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphetene.	
<b>20 Tlhaka n</b>	<b>40</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka i Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -i. Tlatsa ka tlhaka i mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>21 Re tshameka mmogo</b>	<b>42</b>
Modumo: e Tsamaiso ya matlho mo bobing jwa segokgo: Thusa mokgweetsi go fitlha kwa bokhutlong jwa tsela.	
<b>22 Tlhaka e</b>	<b>44</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka e. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -e. Tlatsa ka tlhaka e mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	

<b>23 Morutabana</b>	<b>46</b>
Modumo: O Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphetene.	
<b>24 Tlhaka r</b>	<b>48</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka o. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -o. Tlatsa ka tlhaka o mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>25 Go thusa</b>	<b>50</b>
Modumo: P Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.	
<b>26 Tlhaka o</b>	<b>52</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka p. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -p. Tlatsa ka tlhaka p mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>27 Go opela</b>	<b>54</b>
Modumo: n Itshwantshe o bo kwala leina la gago.	
<b>28 Tlhaka s</b>	<b>56</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka n. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -n. Tlatsa ka tlhaka n mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.	

**29 Go ya kwa gae** **58**  
Modumo: b  
Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphetene.

**30 Tlhaka u** **60**  
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka b.  
Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -b.  
Tlatsa ka tlhaka b mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.

**31 Ke gorogile sentle** **62**  
Modumo: g  
Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho go bontsha ka moo o yang kwa sekolong ka teng letsatsi le letsatsi.

**32 Tlhaka t** **64**  
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka g.  
Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -g.  
Tlatsa ka tlhaka g mo diphathlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.





## Thitokgang 3: Go eta



<b>33</b> <b>Go ja sentle</b>	<b>70</b>	<b>39</b> <b>Bophepa</b>	<b>82</b>	<b>46</b> <b>Tlhaka g</b>	<b>96</b>
Modumo: h Pharolantsho ya ditshwantsho: Lebelela setshwantsho mme o thale sekelte maungo otthe.		Modumo: t Pharolantsho ya ditshwantsho: Lemoga pharologano		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka m le n. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -m. Tlatsa ka tlhaka m & n mo diphatheng gore mafoko a golagane a golagane le ditshwantsho.	
<b>34</b> <b>Tlhaka b</b>	<b>72</b>	<b>40</b> <b>Tlhaka w</b>	<b>84</b>	Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -t. Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
Sala morago mme o gatise: Thusa bese go ya kwa ntlong nngwe le nngwe mo bobing jwa segokgo. Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka h. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -h. Tlatsa ka tlhaka h mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Thala ditshwantsho tsa mafoko a simololang ka tlhaka h.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka t. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -t. Tlatsa ka tlhaka t mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go buisa: Khalara lefoko le ne pagetseng le le golaganang le setshwantsho.		Thala ditshwantsho tsa dilo tse di simololang ka m- le n-. Tlatsa ka tlhaka m & n mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>35</b> <b>Fa sekolo se dule</b>	<b>74</b>	<b>41</b> <b>Rre</b>	<b>86</b>	<b>47</b> <b>Boikutso</b>	<b>98</b>
Modumo: r Tiro ya boithabiso: Golaganya difathego le maikuto.		Modumo: U Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.		Modumo: f Tiro ya boithabiso: Golaganya maronthorontho a a mo beseng. Thala difathego mo mathabaphefong mme o khale setshwantsho.	
<b>36</b> <b>Tlhaka v</b>	<b>76</b>	<b>42</b> <b>Tlhaka p</b>	<b>88</b>	<b>48</b> <b>Tlhaka f</b>	<b>100</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka r. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -r. Tlatsa ka tlhaka r mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka u. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -u. Tlatsa ka tlhaka u mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho..		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka f. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -f. Tlatsa ka tlhaka f mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>37</b> <b>Metshameko</b>	<b>78</b>	<b>43</b> <b>Go dira tirogae</b>	<b>90</b>	<b>49</b> <b>Abuti</b>	<b>102</b>
Tlhaka: K Tiro ya boithabiso: Golaganya kgwele le motshameko.		Modumo: d Modumo: Tlatsa tlhaka d go dira gore lefoko le golagane le setshwantsho. Morago o gatise tumanosi.		Modumo: Y Sala mattho morago o dirisa bobo jwa segokgo. Bontsha tsela e Ati a e tsayang go ya kwa sekolong. Tlhalosetsa tsala ya gago ka ga se.	
<b>38</b> <b>Tlhaka g</b>	<b>80</b>	<b>44</b> <b>Tlhaka y</b>	<b>92</b>	<b>50</b> <b>Tlhaka j</b>	<b>104</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka k. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -k. Tlatsa ka tlhaka k mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Go kwala: Aga mafoko ka go tshwaraganya dithaka.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka d. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -d. Tlatsa ka tlhaka d mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka y. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -y. Tlatsa ka tlhaka y mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho. Khalar dibopego tse di nang le tlhaka y ka serolwana le tsalha gka botala jwa legodimo.	
<b>51</b> <b>Nkoko le ntatemogolo</b>	<b>102</b>	<b>45</b> <b>Mme</b>	<b>94</b>		
Modumo: I Tiro ya boithabiso: Feleletsat diphethene.		Modumo: n le m Dikwalopono: Dirisa ditshwantsho go tlota kgang.			
<b>52</b> <b>Tlhaka c</b>	<b>104</b>				
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka l. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -l. Tlatsa ka tlhaka l mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.					
<b>53</b> <b>Malome le mmangwane</b>	<b>106</b>				
Modumo: V Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho ka ga lenaneo la TV le o ratang go le bogela.					
<b>54</b> <b>Tlhaka m</b>	<b>108</b>				
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka v. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -v. Tlatsa ka tlhaka v mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.					
<b>55</b> <b>Re a tshuna</b>	<b>110</b>				
Modumo: W Pharolantsho ya ditshwantsho: Sekeletsat nama ka bohibidu, o sekelte sepeka botala jwa legodimo mme o sekelte maungo ka botala jwa tlhaga.					

## Thitokgang 4: Lelapa la gaetsho

<b>56</b> <b>Tlhaka f</b>	<b>112</b>	<b>61</b> <b>Go thusa kwa gae</b>	<b>122</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka w. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -w. Tlatsa ka tlhaka w mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: q Tekateko: Fetsa setshwantsho.	
<b>57</b> <b>Letsatsi la botsalo</b>	<b>114</b>	<b>62</b> <b>Tlhaka h</b>	<b>124</b>
Modumo: X Tiro ya boithabiso: Thala dikereset mo kukung e go bontsha gore o na le dingwaga le kae.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka q. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -q. Tlatsa ka tlhaka q mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>58</b> <b>Tlhaka z</b>	<b>116</b>	<b>63</b> <b>Kwa serapeng sa diphologolo</b>	<b>126</b>
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka x. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -x. Tlatsa ka tlhaka x mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.		Modumo: Z Tiro ya boithabiso: Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa legaeng la yona.	
<b>59</b> <b>Go ja</b>	<b>118</b>	<b>64</b> <b>Tlhaka x</b>	<b>128</b>
Modumo: j Tiro ya boithabiso: Thala setshwantsho sa lelapa la gaeno.		Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka z. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -z. Tlatsa ka tlhaka z mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.	
<b>60</b> <b>Tlhaka q</b>	<b>120</b>		
Go kwala: Gatisa mme o ikatise go kwala tlhaka j. Sekeletsat ditshwantsho tse di simololang ka modumo -j. Tlatsa ka tlhaka j mo diphatheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.			

# 1 Dira se ba se dirang



A re direng

Etsisa bana ba.



Tshwara  
tlhogo ya  
gago



Tshwara  
magetla a  
gago



Tshwara  
mpa ya  
gago




Tshwara nko  
ya gago



Tshwara  
mangole a gago



Ntsha  
leleme la  
gago



Tswala  
matlho  
a gago



Lethla:

Tshwara  
menwana  
ya maoto



Phutholola  
menwana ya  
gago



Phutholola  
letsogo la gago



Tshwara  
tlhoggo ya  
gago

Tshwara  
legodimo



Phutholola ka  
bophara



## 2 Mmele



A re direng

Reetsa morutabana wa gago mme o  
supe karolo e e nepagetseng ya mmele  
wa gago.

matlho

nko

molomo

magetla

sehuba


letsogo

mpa

menwana

seatla


kgononnope



tlhogo

moriri

ditsebe



meno

loleme

molala

sejabana

lengole

leoto

lenao

monwana wa  
leoto






Letha:



A re kwaleng

Sega matsogo le maoto mme o a kgomaretse mo lef elong le le nepagetseng.  
Khalara setshwantsho mme o gakologelwe go thala sefatlhego.





### 3 Molema le moja

Kgweditharo 1 – Beke 1




A re kwaleng



Gatisa letsogo la gago la molema.

Molema






Letha:



A re kwaleng

Gatisa letsogo la gago la moja,  
mme o bale menwana ya gago.

Moja



Morutabana: Saena

Letlha

7






4

## Molema le moja



A re direng

Ema jaaka mosimane yo o mo setshwantshong.  
Bontsha letsogo la gago la moja.  
Bontsha letsogo la gago la molema.  
Bontsha letsogo le o ratang go kwala ka lona.  
Bontsha leoto le o ratang go raga ka lona.





Letha:


# Gatisa mela




A re kwaleng





Thala megalala ya dibalunu tse.




Thala dithobanyana tsa dimonamone tse.



Thusa notshe go batla lebolomo.



Thusa serurubele go batla lebolomo.



Morutabana: Saena

Letha

9



A re kwaleng

Sekeltsa tlhaka  
ya ntlha ya leina la  
gago.

Ikatise go e kwala.

A B C D E F G  
H I J K L M N  
O P Q R S T  
U V W X Y Z

Sekeltsa ditlhaka tse dingwe.

a b c d e f g h i j k l m n o  
p q r s t u v w x y z

Ikatise go kwala leina la gago.

Leina:

Sefane:



Lethla:



A ne kwaleng




Thala dithobanyana tsa difolaga.




Thala dikutu tsa mabolomo a.



Thusa ntlole go batla ngwana wa gagwe.



Thusa mosimane go fofisa khaete ya gagwe.



## 6 Di kwa kae?



A re direng

Etsisa bana ba.







kgarametsa  
kwa morago

dutse mo gare





Lethla:



# 7 Di dira modumo ofe?



A re direng

Di dira modumo ofe?

Bua gore e dira modumo ofe mme o sekeletse tse di dirang modumo o o kwa godimo.







Lethla:

# E e seng yona, a e tswe



A re kwaleng

Sekeletsa e e seng yona mo moleng.



## 8 Pabalesego ya kwa gare




A re direng

Ke goreng se se le kotsi? Ke eng se se kotsi mo setshwantshong se?





Letha:



Morutabana: Saena


Letha

17

## 9 Go golaganya

A re direng

Thala mola go golaganya ngwana le mmaagwe.  
(Bona tsebe 18 le 19 go nyalanya)





Lethla:

Kgomo

Petsana

Podi

Konyana

Tsuane

Kolojana

Pidipidi

# 10 Phaposiborutelo ya me



A re direng

Lebelela setshwantsho. O bona eng?




kgetsana ya dibuka



lebokoso la  
dijotshegare

borothopate



matute a maungo



apole



bolo



mogala wa kgati



dibuka




Letha:

phousetara




phazele



dikheraeyone



phensele




sekgomaretsi



sekere



rulara



rabara



pene le pampiri



pente



radio



khomphutara



boratšhe jwa pente


# 11 Selemo le mariga



A re kwaleng

Sekeletsa diaparo tse re di aparang selemo ka **bohibidu**.

Sekeletsa diaparo tse re di aparang mariga ka **botalajwa** **legodimo**.



Selemo



Lethla:



Mariga






Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng

Sekelotsa dilo tse re di dirisetsang bophepa.





Lethla:



A re kwaleng

Thusa basetsana go bona maboratšhe a bona a meno.



Morutabana: Saena

Lethla



# 13 Kwa sekolong



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Ati le Amo.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	d	c	a
e	g	q	b
a	o	o	a
s	b	a	A





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

Ati	aka	aba
Amo	ama	aga



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boithabiso

Thala setshwantsho sa gago.

Ati

le

Amo.


Morutabana: Saena

Lethla



Are kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.






apole

a a a a a a a

A A A A A



Are kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - **a**.




Letha:



A re kwaleng

Batla o bo o sekeletsa setshwantsho se se tshwanang le sa ntsha.



Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntsha.

a

a

d


b

a

b



A re kwaleng



Morutabana: Saena

Letlha

# Go tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo


## Kopano e a thusa.

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



k	s	e	c
e	k	o	s
a	s	x	k
s	u	w	a

## kepe





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

kokelo	kokola	kana
kapi	kopi	kepeše



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Kopano

e

a

thusa.





Boithabiso



Thusa nonyane go bona sentlhaga sa yona.



Thusa mosimane go nosa kgwele.



Thusa serurubele go batla lebolomo.




Morutabana: Saena

Lethla





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

**katse****kereke**

**k** **k**

**K** **K**



Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.

A re kwaleng



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

b  
l  
n  
→ aya

baya

laya

naya

b  
r  
l  
→ ona

s  
g  
k  
→ ala

la  
ra  
ga  
go →

# 17 Re a tshameka



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.



A re buiseng

## Ati, dima bolo!



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



i	d	i	a
e	i	e	a
a	o	a	a
s	o	a	i

## inama





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ina	giwa	bina
ila	ipala	ikila



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Ati dima bolo.




Boithabiso

Golaganya maronthorontho go bona gore phologolo e ke ya mofuta mang.



Morutabana: Saena

Lethla



Ikatise go kwala tlhaka e.

**i** **i** **inama**

**i** **i**

**I** **I**




Letha:



A re kwaleng


Sekeletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - i.



A re kwaleng Tlatsa tlhaka - i mo diphatleng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pod \_



tlhap \_



z \_ p \_



mašw \_

Morutabana: Saena

Letlha

# 19 Re a tshameka



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

## O na le bana ba bangwe.




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



u	n	m
a	w	u
u	o	u
m	u	n

# noga





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

noga	nopola	nana
nare	noka	nalete



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.





O na le bana ba bangwe.



Boithabiso

Feletsa dithulaganyo tse.



Morutabana: Saena

Lethla

20 Tlhaka n





A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



nalete



n n

N N




Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



5



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.

i  
r  
h

ema

rema

hma

f  
d  
b

isa

m  
l  
f

etsa

b  
p  
f

ene

# 21 Re tshameka mmogo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



a	e	o	u
e	o	u	a
u	e	i	e
i	u	e	u

Kgameloo





Lethla:



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

eka	ega	epa
ela	ema	ena



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




O

eme.



Thala tsela ya go thusa mokgweetsi go fetsa leeto la gagwe.

Boithabiso



Morutabana: Saena


Lethla






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



enke


**E** **e**


Kgamelo

**e**
**E**



Letha:



A re kwaleng

Sekeletsat ditshwantsho tse di nang le modumo - e.



A re kwaleng


Tlatsa tlhaka - e mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

l \_ f \_ \_ l o

h \_ k \_

p \_ n \_

nn \_ t \_



Morutabana: Saena


Letlha

23 Morutabana



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



r	n	e	r
a	e	u	r
e	r	u	r
r	e	n	u

rabara





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

rabara	rema	roma
rama	reka	roka



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.





Re dumedisa morutabana.



Boithabiso

Feleletsa dithulaganyo tse.



Morutabana: Saena


Lethla

47




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



R r roka



r r

R R




Letha:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - r.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - r mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.


radio

llere

ha\_aka

\_aba\_a

lega\_e



Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

A o ke o eme  
ka dinao.



o	p	a	b
b	a	p	o
a	o	b	p
d	p	a	o

omo





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

ora	ono	dinao
ola	oma	olosa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



A o ke oeme ka dinao.




Boithabiso

Tlotlela tsala ya  
gago ka ga kgang  
e o e bonang mo  
ditshwantshong  
tse.



2



3

Morutabana: Saena

Letlha




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



opela






Letha:




A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di nang le modumo - O.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - O mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



kg \_ m \_

m \_ l \_ mo


k \_ l \_ i



mp \_ p \_



leb \_ k \_ s \_



p \_ di

## 27 Go opela



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



s	n	s	u
a	n	s	n
s	m	n	m
m	s	n	s

sesepa





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

seatla	sekere	setulo
selepe	seseapa	setofo



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Sengwe se le ka se opelang.



Boithabiso

Thala setshwantsho sa gago o bo o kwala leina la gago.

Setshwantsho sa me:



Lokwaloitshupo Iwa me

Leina:

Sefane:

Letlha la  
botsalo: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ / 20 \_\_\_\_\_

Morutabana: Saena



Letlha






A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



s S S S S

S S S S



Letha:



A re kwaleng

Sekeletska ditshwantsho tse di simololang ka modumo - **S**.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **S** mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.



\_\_eipone



dikau\_\_u



\_\_etofo



\_\_ekolo

Morutabana: Saena

Letlha

## 29 Go ya kwa gae



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

# Amo o gaufi le setulo.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



b	u	p	u
a	b	a	p
u	b	u	b
b	d	p	u

## uno





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

gaufi	setulo	kuka
ura	upa	rua




A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Gaufi                    le                    setulo.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.




s \_ t \_



k \_ b \_



k \_ k \_



kh \_ d \_


Morutabana: Saena

Letha




A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go thusa tlhapi go tshabela leruarua.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



Uu



uno

u U

U u



Lethla:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse mo go tsona o utlwang modumo - **U**.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka-**U** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

kubu



setulo

buka



mmutla

khudu



lerubisi

# 31 Ke gorogile sentle



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Tumi o dumedisa ausi.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



t	a	p	t
a	t	a	n
q	o	a	t
t	p	q	u

tamati





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

tafole	tamati	setulo
tonki	tapole	setena



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Tumi                    o                    dumedisa                    ausi.




Boithabiso


Thala setshwantsho o bontshe gore o tsamaya jang go ya kwa sekolong letsatsi lengwe le lengwe.

Morutabana: Saena [redacted] Letlha [redacted]





Ikatise go kwala tlhaka e.



t t

T T




Letha:



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka mo diphatleng gore di dire gore lefoko le golagane  
le sethwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa  
sethwantshong se se nepagetseng.



tamati

\_ee

\_en\_e


\_erekere

tapole

\_onki


\_enes

se\_ena



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le sethwantsho.



pere

pene



tau

tlou



tamati

tapole




tente

rente



tau

topo



dithobane

ditantanyane

Morutabana: Saena

Letha

65

33 Go ja sentle



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Buti o ja apole.



b	n	m	b
n	b	a	n
u	b	u	a
b	u	n	b

bolo





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

baba	bopa	bina
bola	bona	busa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Buti                    o                    ja                    apole.



Boithabiso

Lebelela ditshwantsho o bo o sekeletsmaungo.



Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng



Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

<b>b</b>	a	d	<b>p</b>	<b>p</b>	<b>b</b>
<b>p</b>	<b>b</b>	<b>d</b>	<b>p</b>	<b>p</b>	a
d	d	a	<b>p</b>	<b>p</b>	<b>b</b>



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



bolo



bala buka






Lethla:




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -b mo diphatlheng gore mafoko a golagane le setshwantsho.



bolo



baesekele



buka



bolao

Morutabana: Saena


Lethla

35 Fa sekolo se dule



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Vusi o apere sekipa.



v	f	p
t	v	a
d	r	v
v	f	r

vuvuzela





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

vum - vum

vuvuzela

vimi

video



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Vusi

o

apere

sekipa.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.



itumetse



tlhontse



tenegile



tshogile


Morutabana: Saena

Lethla

71


A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



vuvuzela

V V

V V








Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka -V mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

vimi

vum

vidio

vvuzela




37 Metshameko



A re bueng

Lebelela sethwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o tshasa. O batle, mme o o sekeletse.



d	h	n	d
h	r	d	h
d	k	d	h
h	r	d	a

ditlhako





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

dula	diga	disa
dibe	dupa	dira



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



O dikolosa bolo.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Thala mola go tswa mo setshwantshong se se kwa tlase go  
ya kwa bolong o o nepagetseng.



Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntliha.

b	a	d	p	p	b
p	b	d	p	p	a
d	d	a	p	p	b




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



ditlhako



d      d

D      D




Lethla:



A re kwaleng

Sekeletsza ditshwantsho tse di nang le modumo - d.



A re kwaleng

d b

Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore mafoko a golagane le ditshwantsho.



\_olo

\_ene

\_olao



\_intšwa

\_ele

pi \_ ipi \_ i

39 Bophepa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo


Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

# Wena o dira eng?



w	d	j
i	f	a
w	a	w
f	w	j

seyalemo**wa**





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

wulu	wela	wena
waelese	wesi	lewelana



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boithabiso

Sega mafoko a a fa tlase ga tsebe. Tlhophya gore a tshwanetse go tsena mo lebokosong lefe mme o a kgomaretse mo go lona.



a







e



i



o



lapa

sekolong

kika

sekere

lala

logong

pene

tlhogong

nnete

kala

zipi




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



**W** **w**

**W** **w**




Letha:




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng



Tlatsa tlhaka **w** kana **b** mo diphatlheng gore e bope lefoko le le golaganang le setshwantsho.



waelese

bolo

lebota



atšhe

ulu

Morutabana: Saena

Letha

81



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



<b>z</b>	<b>v</b>	<b>t</b>	<b>f</b>
<b>t</b>	<b>z</b>	<b>t</b>	<b>p</b>
<b>d</b>	<b>t</b>	<b>z</b>	<b>b</b>
<b>z</b>	<b>d</b>	<b>z</b>	<b>v</b>

ZOZO





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

zwing	zwii	zozo
Sezulu	zinki	zipi



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

O baakanya zozo.



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka moo Ati a bonalang ka teng pele le morago ga sekolo.



Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntlha.

<b>p</b>	a	d	b	p	b
a	d	p	b	d	a
b	b	d	q	p	a



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.







Lethla:




A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Tlatsa tlhaka- **p** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho.



pitsa

pene



\_ente



\_odi

Morutabana: Saena

Lethla



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

Yo o a buisa.



p	y	p	y
a	y	a	p
d	a	y	b
a	y	p	y





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

yokate	laya	yole
baya	naya	tsaya



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Yo            o            a            buisa.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

p_e_n_e
p_l_a
p_d_i
p_t_s_a
p_n_a_n_a

a  
e  
o  
i  
u



Morutabana: Saena

Lethla

44 Tlhaka Y



A re kwaleng Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng Ikatise go kwala tlhaka e.



yokate

y y

Y Y




Letha:




A re kwaleng

Khalara dibopego tsa tlhaka **y** ka serolwana le tlhaka **g** ka botalajwa tlhaga.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka tse di tlogetsweng go bopa lefoko le le nepagetseng  
le le golaganang le setshwantsho.



\_\_ o \_\_ o



\_\_ okate



se \_\_ ale mowa



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.

# Ba a goroga.



g	y	p	g
a	y	g	p
d	g	g	b
a	y	g	y

galase





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

goga

gogola

gagola

gana

gopa

gola



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ba

a


goroga.



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka ga se o se bonang mo ditshwantshong tse di latelang.

1



2




3



Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng Ikatise go kwala tlhaka e.



g g

G G





Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **g** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.


galase

gauta

gama

raga

garawe



Morutabana: Saena

Lethla

93



47 Boikhutso



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng



Medumo

Bua modumo, o tshasa. O batle, mme o o sekeletse.

Ga a bone sepe.



p	e	z	p
a	p	s	o
c	z	p	z
p	o	z	a



panana



Lethla:



Tiriso ya mafoko


Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

pega	pela	selepe
pelo	sepe	peke




A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Boithabiso

Tlotlela tsala ya gago ka ga kgang e o e bonang mo ditshwantshong tse.



1



2



3

O palelwa ke go fologa setlhare.

Morutabana: Saena



Lethla

95




A re kwaleng

Gatisa maronthorontho go kgabisa mokgoro wa ntsha wa Sezulu.  
Itirele phethene ya gago mo go wa bobedi o bo o khala.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.




ZOZO

Z Z

Z Z




Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



zozo

yo-yo



zipi

sipi



lefela

lefeelo




serapa

lerapa



Mozulu

Mothosa



senke


zinki




## Jomo o a dira.



Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



y	j	g	y
g	j	g	j
y	a	j	g
u	j	a	j





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

jesa	ja	jona
jela	jeke	sejana



A re kwaleng


Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Jomo                    o                    a                    dira.



Boithabiso

Supetsa Bongi tsela ya go ya kwa sekolong, kwa lebenkeleng  
le kwa rankeng ya ditekesi.



Morutabana: Saena

Lethla



A re kwaleng


Batla o bo o sekeletsa tlhaka e e tshwanang le ya ntsha.

<b>j</b>	<b>t</b>	<b>f</b>	<b>ʃ</b>	<b>g</b>	<b>j</b>
<b>t</b>	<b>j</b>	<b>t</b>	<b>θ</b>	<b>f</b>	<b>a</b>
<b>f</b>	<b>d</b>	<b>f</b>	<b>t</b>	<b>p</b>	<b>j</b>





A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



jeresi





Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.



jeke  
beke



tlola  
tlala



jeme  
jela



baki  
khaki




ntšhwa  
ntšwa





jeli  
jipi



## 51 Nkoko le ntatemogolo



O thomoga pelo,  
a re, c-c-c.



c	d	p
a	c	a
d	a	c
a	c	p





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

c - c - c

Sechaba

nce - nce - nce

Chweneemang



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

O tlhomaga pelo a re c - c - c.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso



lebelo



bonya



kgologolo



ntšhwa



mogolo



mošwa

Morutabana: Saena






Lethla

103



A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

C  
cC  
c

Sechaba

C  
cC  
c




Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.




A re kwaleng

Khalara lefoko le le nepagetseng gore le tsamaelane le setshwantsho.




thini

phini



katse

kake



koloi

boloi



kepeso

tekesi

Morutabana: Saena

Lethla

105



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

## Malome o na le bona.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



m	r	t
t	m	t
r	t	m
v	m	f

motho





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

moma

moro

mosidi

mola

loma

mona



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Malome

o

na

le

bona.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Thala setshwantsho mo thelebišeneng go bontsha  
gore ba bogetse eng.



Morutabana: Saena

Lethla




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.

**m** **m****M** **M**



Letha:



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa lefoko le le simololang  
ka medumo **m**- le **n**-.

**m**

**n**



A re kwaleng

**m** **n**

Tlatsa ditlhaka mo diphatlheng gore lefoko le  
golagane le setshwantsho.



\_\_ete



\_\_ašwi



\_\_oko



\_\_otshe



\_\_ko



se \_\_ tlhaga

Morutabana: Saena

Letlha


109



# Bana ba na le Rasefo.



Medumo Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



w	v	u
t	w	m
m	n	u
v	u	w





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

fofa	fefera	fudua
mafofa	fela	fisa



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.



Bana ba na le Rasefo.



Boithabiso



Sekeletsa nama ka mmala o mohibidu.

Sekeletsa disepa ka mmala o o botala jwa legodimo.

Sekeletsa maungo ka mmala o o botala jwa tlhaga.




Morutabana: Saena

Lethla




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



founu

**f** **f**

**F** **F**





Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - **f** mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

lefofa

feiye

lefeelo

folaga

foreimi



Morutabana: Saena

Lethla

113



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Ba leba kuku.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



I	d	p	I
a	I	a	p
d	a	I	b
I	d	p	d

legotlo





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

loma	leba	lora
lema	lee	lerato



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Ba      leba      kuku.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Thala ditshwantsho  
tsa dikerese mo  
kukung e go bontsha  
gore o na le dingwaga  
di le kae.






Morutabana: Saena

Lethla




A re kwaleng

Gatisa mela e e maronthorontho.




A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



lebati



legotlo






Lethla:



A re kwaleng

Tlatsa medumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.



A re kwaleng

Tlatsa tlhaka - | mo diphatlheng gore e dire gore lefoko le golagane le setshwantsho. Thala mola go tswa mo lefokong go ya kwa setshwantshong se se nepagetseng.

leoto	
_egotlo	
_etlhare	
_ebone	
_eobu	

Morutabana: Saena

Lethla

117



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng

Khwini a re,  
qo-ff, o tlaa fola.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



q	y	p	q
a	q	j	p
g	j	q	y
y	q	y	j

qo-qo-qo





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

qo-qo-qo

qo-ff



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa  
mafoko le mafoko a.



Khwini a re qo-ff o tlaa fola.



Boithabiso

Thala setshwantsho sa balelapa ba gaeno morago o gatise mafoko.



rre
mme
ausi
abuti
nkoko
rremogolo

Morutabana: Saena

Lethla


119





A re kwaleng

Thala mola go tswa kwa setshwantshong go ya kwa serwekutlong se o ka se dirisang.



pono



kamo



monko



tatso




kutlo



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



qo...qo...qo

**q** **q**

**Q** **Q**



Lethla:




A re kwaleng

Khalara setshwantsho go ya ka ditlhaka.



p= red q= orange b= blue a= green d= yellow



A re kwaleng

Tlatsa mediumo e ditshwantsho tse di simololang ka yona.

?



Morutabana: Saena

Lethla

121



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




Bana ba  
hema mowa.



Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



h	d	p	d	h
a	b	h	p	d
d	h	d	b	q
h	d	p	h	b

hempe





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

humā	hibila	hula
hemā	hirā	hoko



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.

Bana      ba      hemā      mowa.




A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho se se mo tsebeng e e fa thoko.



Boithabiso

Feleletsa  
setshwantsho  
se se latelang.



Morutabana: Saena

Lethla




A re kwaleng

Isa bana ba  
sekolo kwa  
ntlong e  
khibidu.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.


h h

H H




Lethla:



A re kwaleng

Sekeletsa ditshwantsho tse di simololang ka modumo - **h**.



A re kwaleng

Thala ditshwantsho tse, tse di simololang ka tlhaka - **h**.

hutshe

hempe

helikopotara

heke




63

# Kwa serapeng sa diphologolo



A re bueng

Lebelela setshwantsho. O bona eng.




A re buiseng




Medumo

Bua modumo, o khalare. O batle, mme o o sekeletse.



x	c	x	s
a	e	z	e
z	s	x	z
s	x	e	s





Lethla:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse mediumo.

x-rei	Xola
nxae	nxanxae



A re kwaleng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a.




Ao Pule nxae tlhe.



Boithabiso

Thala mola go tswa kwa phologolong go ya kwa  
legaeng la yona.



Morutabana: Saena


Lethla

127




A re kwaleng

Baakanya terata gore kgomo e se ka ya sutlha.



A re kwaleng

Ikatise go kwala tlhaka e.



X ---rei

X X

X X







Lethla:



A re kwaleng

Aga mafoko ka go tshwaraganya ditlhaka.



A re kwaleng

Sekelets'a ditshwantsho tsa dilo tse le nang le tsona kwa gaeno.



Morutabana: Saena

Lethla




129



# Thanodi ya me

A a		Nn
Bb		Oo
Cc		Pp
Dd		Qq
E e		Rr
Ff		Ss
Gg		Tt
Hh		Uu
I i		Vv
Jj		Ww
Kk		Xx
Ll		Yy
Mm		Zz







Sega mo moleng wa maronthorontho mme o kgomaretse lemorago la tsebe e mo sephuthelong se se kwa morago sa buka ya gago go ipopela kgetsana. mo go yona o ka kgona go tsenya tse-di-segeletsweng tsa gago gore o kgone go di dirisa gape.



# Tse-di-segeletsweng tsa me



kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa







kgomaretsa fa

kgomaretsa fa

kgomaretsa fa



Dikarata tsa mafoko:  
Sega dikarata tsa mafoko mo meleng e e  
maronthorontho. Di nyalanye le dikarata tsa mafoko  
tse di mo papetlanatirong e nomorilweng. Di  
kgomaretse mo mafokong a a nepagetseng.

27	Ati	Amo.	Amo le Ati.
31	Kopano	e	a thusa.
35	Ati	dima.	
39	O na le bana ba	bangwe.	
43	O	eme.	
47	Re a dumedisa	Morutabana.	
51	A o ke o eme ka	dinao.	
55	Sengwe se le ka se	opelang.	
59	Gaufi	setulo.	
63	Tumi o dumedisa	ausi.	
67	Buti o ja	apole.	
71	Vusi o apere	sekipa.	
75			



z - c - z - c - z - c - z - c - z - c - z - c -





7q	Wena	o	dira	eng?	
83	Ga	a	bone	sepe.	
87	Yo	o	a	buisa.	
91	Ba	a		goroga.	
95	O	baakanya		zozo.	
99	Jomo	o	a	dira.	tlhe.
103	O	tlhomaga	pelo	a	re c-c-c.
107	Malome	o	na	le	bona.
111	Bana	ba	na	le	Rasefo.
115	Ba	leba		kuku.	Pule
119	Khwini	a	re	qo-ff	o tlaa
123	Bana	ba	hudua	dijana.	Ao
					127

